

*Sadine predstavljaju veliki prostorni i ekonomski resurs zbog koga se mora napustiti uobičajeni princip planiranja i finansiranja, gdje kratkoročni privatni interesi imaju dominantne značaje. Umjesto utopiskog pristupa ponudili smo realnu mogućnost za potencijal koji treba iskoristiti.*

### 1.1 POSTOJEĆE STANJE

Lokalitet Sadine predstavlja neizgrađenu urbanu zonu koja je sastavni dio gradske urbanističke matrice. Potrebno ga je sagledavati u kontekstu sa neposrednim okruženjem, koje je rezultat tranzisionog urbanizma države u razvoju. Postojeće prostorne forme oko Sadina odraz su graditeljskih trendova kroz vrijeme i transformacija shodno potrebama zajednice, kao što je slučaj sa velikim procentom sub-urbanih zona Podgorice. Neprivođenje zemljišta namjeni na ovom lokalitetu posljedica je komplikovanih procedura restitucije.

### 1.2 PLANERSKI PARAMETRI NA LOKACIJI

Analiza postojećeg i planiranog se sprovodi kroz sljedeće definisane kategorije: *morfologija, namjene, infrastruktura, javne površine i regulativa*.

#### MORFOLOGIJA

Veliki problemi sa vlasništvom i „usitnjениm“ katastrom kom urbanizam u praksi ne bi trebalo da se prilagođava, u realnosti predstavljaju prilična ograničenja i usporavaju procese urbanizacije, najviše s ekonomskog aspekta a direktno su u vezi sa morfološkim.

#### NAMJENE

Funkcija je u prethodnom periodu bila ograničena i svedena na individualno stanovanje u kontaktnim zonama i poljoprivredno zemljište na predmetnom lokalitetu.

#### INFRASTRUKTURA

Ne postoji utemljena osnova za planski oformljenom logičnom saobraćajnom mrežom. Postojeća hidrotehnička, komunalna elektroenergetska infrastruktura u kontaktnim područjima dimenzionisana je za manje kapacitete i nije dovoljna.

#### JAVNE POVRŠINE

Javne površine na lokalitetu i u većini neposrednih kontaktnih zona su neurbanizovane, divle i neiskorištene. Izostali su odnos i komunikacija sa drugim područjima pa samim tim nemaju izražen identitet.

#### REGULATIVA

Za predmetnu lokaciju nema planske dokumentacije, a zakonska regulativa veoma slabo definiše vlasničke odnose, kao i relacije država-vlasnik što je u konkretnom slučaju od velike važnosti. Ne postoje mehanizmi koji obavezuju vlasnike da učestvuju u procesu urbanizacije koji je pozitivan proces za sve učesnike u prostoru, na taj način rješavajući jedan od ključnih problema – pitanje socijalne zrelosti i mijenjanja svijesti.

### 1.3 PLANERSKI PARAMETRI NA LOKACIJI I U KONTAKTNIM ZONAMA

#### **Teži se postizanju tri cilja:**

- Socijalne harmonije - ljudi žive u harmoniji sa drugim ljudima
- Ekonomski - ljudi žive u harmoniji sa ekonomskim aktivnostima
- Ekološke održivosti - ljudi žive u harmoniji sa okruženjem

### **Obrazloženje planiranog koncepta**

Dobijena urbana matrica je rezultat primjene više principa i pristupa:

- Uklapanja u dominantne pravce postojeće matrice
- Potrebe za kreiranjem interaktivnih uličnih frontova
- Izbjegavanja sterilne matrice koja se ponavlja, s težnjom da se postignu organske forme i putanje u prostoru - primjena humanijeg pristupa
- Kreiranje jedinstvenog, dinamičnog prostora koji u svim segmentima ima identitet, odnosno nije rezultat mnoštva primjena jednog modela organizacije
- Pronalaženja modela koji pogoduje faznoj izgradnji

### **Rješenje se temelji na:**

*Podjeli na manje cjeline*

*Uklapanju u postojeći urbani kontekst*

*Postepenom povećavanju spratnosti i gustine*

*Ljudskoj razmjeri (human scale)*

*Mješovitoj namjeni*

*Održivom transportu i bio koridorima*

*Urbanoj poljoprivredi*

*Pristupačnosti rekreativnih zona i zdravim stilovima života*

*Zajedničkim površinama*

*Biodiverzitetu*

*Komasaciji*

### **Rješenjem smo postigli:**

*Socijalnu povezanost - koheziju*

*Jednakost*

*Kvalitet života*

*Različitosti i socijalna pravda*

*Balans sa tradicijom*

*Upravljanje i demokratija*

*Energetska efikasnost*

*Održivi model finansiranje*

*Iskorištavanje potencijala lokacije*

Prostor se aktivira od prvog dana, postaje prepoznatljiv, napredan primjer i uzor za organizaciju. Ovo se postize kroz koncept organizovanja **Zajednice**.

### **PREDLOG METODA FUNKCIONISANJA SISTEMA ZAJEDNICE**

Zajednica je u ovom scenariju udruženje u čijoj je nadležnosti kompletan proces upravljanja razvojnim projektom Grada i životom u Gradu. Zajednica je krovna organizacija za područje Obnovljivih izvora energije u Crnoj Gori, odnosno entitet sa zajedničkim interesima.

Energetska zajednica je efikasan način kako lokalna zajednica može preuzeti kontrolu nad lokalnim energetskim resursima i sprječiti dominaciju velikih investitora.

### **Kako zapravo funkcioniše NAŠA Zajednica?**

Ulaganje članova zajednice može biti u finansijskom, ali i materijalnom smislu. Zajednica u ovom kontekstu, osim energetske, podrazumijeva pravno оформljeni entitet za upravljanje procesima u Sadinama, čija su osnovna načela solidarnost, transparentnost i socijalni aspekt prije nego ekonomski.